



**IZBORI U SAVEZNOJ REPUBLICI  
JUGOSLAVIJI  
24 SEPTEMBER 2000**



### **IZVJEŠTAJ O PRELIMINARNIM NALAZIMA I ZAKLJUCCIMA**

Varšava, 25. septembar 2000. -- Birou za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS/BDILJP) nije bio dozvoljen ulazak u zemlju radi tehnische procjene uslova održavanja izbora i, nakon toga, angažovanja izborne posmatratche misije za obavljanje monitoringa saveznih i opštinskih izbora u Saveznoj Republici Jugoslaviji, 24 septembra 2000.

S obziron na takve okolnosti, a u skladu sa svojim ovlaštenjima, OEBS/BDILJP je pristupio objavlјivanju ovog Izvještaja o preliminarnim nalazima i zakljuccima, bez mogucnosti da svoju posmatratchu misiju obavi na licu mjesta. Umjesto toga, ovaj izvještaj je sastavljen na osnovu informacija prikupljenih iz drugih pouzdanih izvora.

Izvještaj je tako završen i saopšten prije objavlјivanja zvanicnih rezultata izbora, prije podnošenja odgovarajucih izbornih žalbi i tužbi, i prije nego je OEBS/BDILJP mogao kompletirati sve primljene relevantne informacije.

#### **Preliminarni zakljucci**

Izbori održani 24.septembra 2000 u Saveznoj Republici Jugoslaviji su u osnovi nepošteni izbori. Oni ne ispunjavaju niti minimum neophodnih standarda na osnovu kojih bi mogli biti proglašeni transparentnim, odgovornim, tajnim, poštenim i slobodnim. Cak i pod takvim okolnostima, vec najraniji izveštaji da se opozicioni predsjednicki kandidat Vojislav Košunica nalazi u vodjstvu, ukazuju na izraženu želju za promjenama.

Mada još zvanicni rezultati izbora nisu objavljeni, razvoj dogadjaja u toku samog izbornog dana ipak izaziva ozbiljnu zabrinutost. Taj dan je obilježen izvještajima opozicionih predstavnika koji su se odnosili na izborne komisije, uključujući i Saveznu izbornu komisiju, a u kojima se govori o njihovom protjerivanju i ozbiljnoj ugroženosti tajnosti glasanja. Prijavljena su i druga brojna kršenja izbornih pravila, uključujući i stvaranje atmosfere straha i zastrašivanja. Osim toga, za izbore u Crnoj Gori i na Kosovu se može reci da su obavljeni pod okolnostima koje ostavljaju mogucnosti za manipulaciju.

Vec je sam predizborni period bio obilježen najozbiljnijim ogranicenjima fundamentalnih ljudskih sloboda, maltretiranjima i pokušajima gušenja nezavisnih medija, gonjenjem i zastrašivanjem nevladinih organizacija, kao i nestankom bivšeg predsjednika Srbije.

Zakoni, kao i sami uslovi za obavljanje ovih izbora, ostavljaju dosta prostora za manipulacije, s obzirom da je savezna vlada kontrolisala citav proces pripreme, od samog formiranja izbornih komisija do obrade i sredjivanja izbornih rezultata. Odluka nadležnih vlasti da zabrani lokalnoj organizaciji CeSID, Centru za slobodne izbore i demokratiju, da

vrši monitoring izbornog procesa, kao i njihovo odbijanje da odobre izdavanje viza predstavnicima OEBS/BDILJP, Evropskog parlamenta, te nevladinim ekspertima za izbore (3) iz nevladinih organizacija Bugarske, Slovacke i Rumunije kako bi mogli pratiti ove izbore, još je više produbila mogucnost kradje.

Ovi izbori su sazvani nakon nabrinu izvršenih ustavnih promjena kojima nije prethodila nikakva javna debata. Vlada Crne Gore je dovela u pitanje legitimnost ovakvih ustavnih amandmana i odbila pomoc u organizaciji izbora.

Zakonodavni okvir ovih izbora izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu transparentnosti samog izbornog procesa, formiranja izbornih komisija, odredbi koje se tisu neefikasnih pravnih lijekova u slučajevima kršenja fundamentalnih prava, kao i neadekvatnih odredbi o podjednakim uslovima izborne utrke. Kao rezultat svega toga, ovakav zakonodavni okvir nije u nekoj znacajnijoj mjeri uspio ispoštovati medjunarodne standarde koji važe za demokratske izbore.

Usvajanjem zakona o javnom informisanju u oktobru 1998, medijima u Srbiji su nametnuta oštra institucionalna ogranicenja, uz ozbiljnu represiju i auto-cenzuru. Ovaj zakon propisuje nametanje neumjerenih kazni baziranih na dvostruisnim i nedovoljno preciznim definicijama vrsta „prekršaja“, i kršenja osnovnih pojmoveva valjanog zakonskog postupka. Ovaj zakon je ostao na snazi za vrijeme izbornog perioda, dok su mediji bili izloženi dodatnom pritisku nadzorne komisije obrazovane do strane vlade za pracenje poštovanja izbornih zakona koji se odnose na medije. Pored svega, još vecem ugrožavanju uslova izborne utrke znatno su doprinosili i sami strogo kontrolisani državni mediji.

Biracki spiskovi, koji su i tokom ranijih izbora u Srbiji uvijek izazivali najviše razloga za zabrinutost, i ovaj put su predstavljeni mogucnost za ozbiljne manipulacije.

### **Preliminarni nalazi**

#### **Ustavni i zakonodavni okvir**

Savezna skupština SRJ je 6 jula 2000 sazvala vanrednu sjednicu i usvojila slijedeće ustavne amandmane : (1) promjenu izbora predsjednika savezne države, sa dosadašnjeg glasanja u dva vijeca Savezne skupštine na neposredno glasanje, kao i produženje predsjednickog mandata sa dvije na cetiri godine; i (2) promjenu izbora delegata Vijeca republika sa dosadašnjeg glasanja uredjenog od strane obje republike, na neposredno glasanje koje uredjuje savezni zakon. Amandmani su usvojeni u roku od nekoliko sati nakon njihovog predstavljanja, bez bilo kakvih konsultacija prethodno obavljenih sa Crnom Gorom – jednom od dvije federalne jedinice, ali uz sudjelovanje predstavnika iz Crne Gore ciji su mandati opozvani još 1998, kao i bez bilo kakve znacajnije parlamentarne ili javne debate.

Dodatnu zabrinutost je izazvala i najava saveznog premijera samo nekoliko dana uoci izbora da jedna odredba u izmijenjenom Ustavu omogucava sadašnjem predsjedniku da nastavi vršenje svoje predsjednicke funkcije sve do 21. jula 2001. kada njegov mandat zvanicno istice, bez obzira ko pobijedi na predsjednickim izborima 24. septembra 2000. Takvo tumačenje Ustava i odlaganje preuzimanje funkcije bi svakako bilo suprotno samoj svrsi održavanja izbora.

Republika Crna Gora je 8. jula odbila ove amandmane kao neustavne. Vec 10. jula predsjednik Crne Gore Milo Djukanovic je najavio da ova Republika nece ucestovovati na „nelegitimnim“ izborima sazvanim u skladu sa spornim ustavnim amandmanima donesenim 6. jula. Postojeci zakoni su 24. jula izmijenjeni i novi usvojeni, kako bi se izbori mogli sprovesti u skladu sa ranije usvojenim ustavnim amandmanima. Na dan 27. jula objavljeno je održavanje istovremenih izbora 24. septembra 2000., za predsjednika savezne države, delegate oba vijeca Savezne skupštine i skupštine opština u Srbiji.

OEBS/BDILJP je 30. avgusta publikovao svoju ocjenu zakona za izbor predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, delegate Vijeca gradjana (donji dom) i Vijeca republika (gornji dom) Savezne skupštine, kao i odbornike skupština opština u Republici Srbiji. Ovi zakoni izazivaju ozbiljnu zabrinutost, ako imamo u vidu slijedeće cinjenice :

1. Prakticno nepostojanje zakonskih odredbi kojima se promoviše transparentnost same organizacije i sprovodenja izbora. Karakteristично је и одсуство адекватних odredbi којима се обезбједује ефикасно праћење избора од стране масовних медија. Законима није предвидјено праћење избора од стране посматрача.
2. Правила о формирању изборних комисија на свим нивоима на крајње ефикасан начин преbacuju vršenje kontrole nad ovim тijелима на политичке партије које имају већину у Saveznom parlamentu.
3. Не постоје одредбе којима се обезбједује поштено саслушање примиједби гласача и ефикасан правни лијек када гласач или кандидат жели да укаže на незаконите радње или пропусте у раду изборних комисија.
4. Не постоји одговарајућа одредба којом би се обезбједила равноправна изборна утврда за све учеснике на изборима.

S obzirom na cinjenicu da ovi zakoni ostavljaju dovoljno prostora za zloupotrebe i manipulacije, može se reci da zakonodavni okvir održavanja izbora zakazanih za 24. septembar 2000. nije ispoštovao u nekoj znacajnijoj mjeri medjunarodne standarde za demokratske izbore, ili zahtjeve OEBS-a u tom pogledu.

Sve ovo je tim više zabrinjavajuće što je OEBS/BDILJP ukazivao na slicne probleme kada je bio u prilici da prati parlamentarne i predsjednice izbore u Srbiji 1997. Vlasti od tada nisu učinile ništa kako bi otklonile uzroke ovakvih zabrinjavajućih pojava.

### **Zakoni o medijima i izbornoj kampanji**

Usvajanjem Zakona o javnom informisanju u Srbiji 22. oktobra 1998., situacija sa medijima se u toj Republici jako brzo pogoršala. U Srbiji postoji nekih 400 elektronskih medija koji emituju program bez dozvole te stoga, као нeregistrovani mediji, nemaju odgovarajuća prava shodno Zakonu o telekomunikacijama, али који су и поред svega функционисали, как и под pretnjom uvodjenja sankcija.

Ovaj Zakon o javnom informisanju, izmedju ostalog, predviđa slijedeće :

1. Prepostavku krivice, baziranu na dvosmisleno i neprecizno definisanim „prekršajima“,

2. Zabranu emitovanja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Srbiji politickih emisija od strane „organizacija koje su osnovale vlade stranih zemalja,,
3. Zahtjev za pribavljanje prethodne dozvole od strane lica ciji su glas, slika ili ime emitovani ili objavljeni
4. Zahtjev da emitovana ili objavljena informacija mora „saopštavati istinu,, i spriječavati narušavanje „casti i poštenja pojedinaca,,
5. Skraceni postupak gonjenja novinara i medija zbog kršenja ovog zakona, cime se najozbiljnije ugrožavaju osnovni principi valjanog zakonskog postupka, uključujući i to da takvi postupci moraju biti zaključeni u roku od 24 casa, da sud nije obavezan da obavještava novinare i medije o otvaranju takvih postupaka pred sudom, kao i omogucavanje njihovog sprovodjenje u odsustvu optuženih
6. Preterane kazne za kršenje ovog zakona, kojim se zahtijeva da takve kazne budu placene u roku od dva dana od otvaranja sudskog postupka, što u protivnom ima za posljedicu konfiskaciju imovine datog novinara ili medija, zabranu njihovog rada do placanja novcane kazne, ili ukoliko se kazna ne plati, kaznu zatvora do 60 dana.

I pored svih ovih ogranicenja, ponašanje medija u Srbiji nije bilo jedinstveno. Mada se vecina urednika i novinara pokoravala ovakvim medijskim pravilima, bilo je i onih koji su ih kršili i za to bili kažnjavani velikim novcanim kaznama ili zatvorom, a jedan od istaknutih novinara, Slavko Curuvija, je cak i ubijen. U toku posljednje dvije godine, sudovi u Srbiji su stalno sankcionisali nezavisne medije i, uvijek se pozivajući na zakon, izricali novcane kazne ciji je ukupan iznos dostigao cak 30 miliona dinara, zatvorili najmanje tri nezavisna lista i deset radio i televizijskih stanica (kao u maju 2000). Za razliku od nezavisnih medija, mediji pod kontrolom države nikada nisu bili sankcionisani u skladu sa ovim zakonom.

Izborni zakoni, nasuprot svemu ovome, nalažu urednicima štampanih i elektronskih medija obavezu prezentiranja svih kandidata na nepristrasan i objektivan nacin i obezbjedjenje ravnopravnog predstavljanja svih ucesnika naizborima, dok državnim medijima i predstavnicima politickih partija nalažu dogovorno utvrđivanje modaliteta ravnopravnog predstavljanja.

Monitoring i nadzor nad izbornim zakonima koji se odnose na medije, povjeren je Nadzornoj komisiji koja je sastavljena od sedam članova koje nominuje Vlada i imenuje Savezna skupština. Tako da je, vec od samog pocetka, nepristrasnost i nezavisnost ove komisije bila dovedena u pitanje. Komisija je 16. avgusta proglašila medijska pravila koja se odnose na medije, kandidate i političke partije, ponavljajući neke od zabrana iz Zakona o javnom informisanju i dodavajući ostale dvosmislene zahteve. Nadalje, ova komisija je naredila da „medijima nije dozvoljeno da dovode u sumnju objektivnost izbornih organa ili legitimnost samih izbora,, . Ovi medijski propisi su takođe obuhvatili i neke odredbe koje su u skladu sa medjunarodnim standardima.

Nezavisni mediji su se suocili sa cestim maltretiranjima i ometanjima rada u toku predizbornog postupka. Izbaci su iz savezne skupštine kada im je zabranjeno da prate donošenje amandmana na izborne zakone. Novinama nisu bile obezbijedjene dovoljne kolicine roto papira. Radio i televizijski signali su bili blokirani. Elektronski mediji su se

suocavali sa cestim smetnjama prilikom emitovanja programa, dok je predajnik Televizije Cacak konfiskovan. No, i pored svega, veliki broj nezavisnih medija je nastavio da radi tokom citave izborne kampanje, omogucavajuci glasacima da se upoznaju sa najraznovrsnijim politickim uvjerenjima.

Medijski monitoring u toku predizbornog perioda je pokazao da mediji pod kontrolom ili u vlasništvu države nisu zadovoljili zahtjeve u pogledu obezbjedjivanja poštenog i ravnopravnog predstavljanja. Državni mediji su tako pokazali nedvosmislenu naklonost prema vladajućem režimu, kako u pogledu vremena i prostora, tako i kvaliteta njihove zastupljenosti. Opozicija je na državnim medijima bila samo djelimično zastupljena, a uz to su njen politički program i aktivnosti veoma cesto bili sasvim pogrešno interpretirani. Javne debate u vidu okruglih stolova su bile otkazivane samo uz kratke najave, onemogucavajuci tako direktnu politicku raspravu pred glasacima i iznošenje pritužbi od strane političkih partija. Cak se i Srpska radikalna stranka žalila na postupke državnih medija.

Jedan od nezavisnih medijskih monitoring projekata je pokazao da je oko 70% vremena sa znacajnim političkim dogadjajima na vijestima državne RTS bilo posvećeno predsjedniku Miloševiću, vladu i vladajućoj koaliciji, bez i jednog jedinog kritickog osvrta. Političke partije van ove vladajuće koalicije bile su zastupljene sa svega 9% ukupnog vremena. Kad god bi RTS spomenula Vojislava Koštunicu, to je skoro uvijek bilo u negativnom kontekstu. Državni listovi Politika i Vecernje novosti takodje su davali otvorenu i nedvosmislenu podršku kampanji predsjednika Miloševića. Politika je u nekoliko navrata veoma grubo i na pogrešan nacin interpretirala politički program i aktivnosti opozicije.

Nekoliko regionalnih medija u okviru opština koje kontrolišu opozicione partije i koji još uvijek funkcionišu, davali su snažnu podršku opoziciji, izvještavajuci negativno o vladajućoj koaliciji.

### **Uslovi održavanja izbora**

Uslovi u kojima se održavala predizborna kampanja bili su obilježeni grubim kršenjima slobode govora i udruživanja. Vlasti SRJ i Srbije su bile angažovane u kampanji zastrašivanja domaćih nevladinih organizacija, pokazujući istovremeno krajnju netoleranciju u odnosu na političku opoziciju. Policija je skoro svakodnevno hapsila političke aktiviste, ponašajući se prema njima cak veoma brutalno u toku postupka ispitivanja. Centar humanitarnog prava sa sjedištem u Beogradu je 20. septembra u svom izvještaju saopštio da je od maja 2000. pritvoreno približno 2.500 političkih aktivista. Represija je bila usmjerena protiv aktivista iz studentskog pokreta „Otpor“, , zatim kampanje koja je imala za cilj da promoviše izlazak građana na glasanje i predstavnika organizacije CeSID koja je planirala da prati izbore.

Izborna kampanja se održavala u atmosferi straha i zastrašivanja. Iako su kandidati mogli da održavaju svoje javne skupove uglavnom bez otvorene intervencije državnih organa, nezavisni mediji su cesto izvještavali o primjerima sprecavanja političkih aktivnosti demokratske opozicije Srbije i i Srpskog pokreta obnove od strane policije. Članovi opozicionih partija su zatvarani od strane policije samo iz razloga posjedovanja izbornog materijala, i u nekoliko navrata bili sprijeceni u sakupljanju potpisa od građana u znak podrške potencijalnim kandidatima.

Bivši predsjednik Srbije Ivan Stambolic je 25. avgusta nestao. Nadležni organi SRJ nisu obavijestili javnost o ovom nestanku.

### **Izborne komisije**

Kada su u pitanju izborne komisije, jedva da se i može govoriti o prisustvu politickog pluralizma ili nepristrasnosti. Savezna izborna komisija je odbila da dozvoli predstavnicima opozicije pristup radi pracenja obrade izbornih rezultata na centralnom nivou, podgrijavajuci tako sumnje u mogucnost da bi sredjivanje izbornih rezultata moglo biti predmet manipulacija.

Iako su političke partije, uključujući i opoziciju, mogle da imenuju svoje članove u izborne komisije, vecinu članova Savezne izbornoj komisiji je imenovala Savezna skupština, dok su se članovi opozicije priključili ovom procesu relativno kasno i nisu bili u mogucnosti da uspostave kontrolu nad procesom. S obzirom da Savezna izborna komisija imenuje 28 privremenih komisija, a koje opet imenuju komisije na glasackim mjestima, samostalnost i nezavisnost izbornih komisija na svim nivoima u zemlji bi mogla biti dovedena u pitanje.

### **Pravosudje**

Pravosudje je u Srbiji postalo u znatnoj mjeri orudje u rukama vlasti, te se kao takvo ne može smatrati pouzdanim niti na njega osloniti prilikom rješavanja sporova i žalbi koji se odnose na izbole. U kombinaciji sa potpunom kontrolom vlasti nad izbornim komisijama, ošteceni glasaci, kandidati i političke partije ne mogu očekivati efikasne pravne lijekove u slučajevima kršenja njihovih prava.

### **Biracki spiskovi**

Savezna izborna komisija je objavila 11. septembra da je u SRJ registrovano 7.861.327 biraca, od čega u Crnoj Gori 444.130 i preko 1.000.000 na Kosovu. Upravo je vjerodostojnost birackih spiskova izazivala najveću zabrinutost za vrijeme izbora u Srbiji 1997. Vlasti Srbije nisu od tada ništa učinile da poprave situaciju u tom pogledu.

A, što se tice sadašnjih izbora, vlasti su uskratile političkim partijama pravo uvida u biracke spiskove. Na sam dan izbora, biracka mjesta su primila samo po jedan primjerak birackog spiska za višestruke izbole, uvecavajući tako mogucnost manipulisanja ciframa odziva biraca na glasanje. Nadalje, izborni zakoni ne predviđaju dovoljno zaštitnih mjera kojima se može sprijeciti višestruko glasanje i dopunjavanje glasackih kutija lažnim listicima, kao što je na primjer zahtjev da glasaci potpišu glasacku listu prilikom preuzimanja glasackog listica. Zajedno sa odsustvom kontrole nad štampanjem i distribucijom glasackih listica, i samo glasanje na dan izbora je bilo predmet grubih manipulacija.

### **Glasanje na Kosovu i u Crnoj Gori**

Izborni proces na Kosovu i u Crnoj Gori je bio organizovan ad hoc, bez postojanja osnovnih uslova neophodnih za demokratsko glasanje.

Vlada u Crnoj Gori je bojkotovala izbole smatrajući ih nelegitimnim. Ona nije dozvolila glasanje na javnim mjestima u opštinama koje kontroliše vladajuća koalicija, a državne medije je savjetovala da ne izvještavaju o toku izborne kampanje.

Savezna izborna komisija je objavila spisak od 671 alternativnih birackih mjesta, od kojih je vecina bila smještena u privatnim zgradama i prostorijama koje pripadaju jugoslovenskim preduzećima. Njihov ukupan broj je bio nešto više od polovine onih koji se koriste za uobicanje glasanje u Republici. Vlada je sprovele kampanju sa ciljem da odvrti gradjane da se odazovu na izbore, cime bi se po njihovom uvjerenju priznala legitimnost nezakonskih promjena Ustava.

Izborni proces na Kosovu, teritoriji pod prelaznom upravom Ujedinjenih Nacija (UNMIK), je na neki nacin bio zbumnjujući. UNMIK su izjavile da njihova politika u odnosu na izbore u SRJ „nije da na njima ucestvuju, da ih organizuju ili da ih na bilo koji drugi nacin ispricavaju ili legitimizuju,, . Medjutim, UNMIK su takođe objavili da „izborima neće niti stajati na putu,, .

Kao rezultat svega toga, izborni proces na Kosovu je bio obilježen dvostrinslenim imenovanjima birackih odbora i nekontrolisanim prebacivanjem izbornog materijala. Neka politicka okupljanja su ponekada završavala žestokim incidentima.

Tokom ranijih izbora, etnicki Albanci iz kosovskih opština su u velikom broju bojkotovali izbore u SRJ i Srbiji, mada su zvanici rezultati lažno saopštavali o vecem stepenu odziva. O ocitim primjerima takve izborne prevare izvještavala je i izborna posmatraca misija OEBS-a (BDILJP) tokom obnovljenih predsjednickih izbora 1997. u Srbiji, uz zakljucak da je na Kosovu izvršena „otvorena izborna kradja,, . Što se tice sadašnjih izbora, nekih 600.000 glasackih listica je štampano na albanskom jeziku, kada je bilo vjerovatno da će vecina kosovskog stanovništva bojkotovati izbore. Ne može se iskljuciti mogućnost da će se i ovoga puta izvršiti sasvim otvorena kradja u dvijema opštinama, Prokuplju i Vranju, u kojima su obuhvaceni i albanski glasaci.

### **Posmatranje i pracenje izbora**

Izborni zakoni koji su propisivali ove izbore nisu predviđeli pracenje izbora od strane domaćih nevladinih organizacija. Kako je vec receno, aktivisti raznih domaćih organizacija koji su se specijalizovali za pracenje toka izbornog procesa, cesto su bili proganjani i hapšeni. Centru za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je bila uskracena akreditacija, njegovi zvanici su napadani od strane policije i zatvarani, oprema im je konfiskovana a osoblje pritvarano i ispitivano.

Vlasti SRJ su selektivno odbijali vize međunarodnim posmatracima. OEBS/BDILJP je 7. avgusta zatražio ulaznu vizu za svoj tim strucnjaka koji je trebao da doputuje u Beograd radi ispitivanja i ocjene predizbornih uslova. U pismu od 12. septembra, ambasador SRJ u Poljskoj je, postupajući po uputstvima iz Beograda, obavijestio OEBS/BDILJP da njihova organizacija nije dobrodošla kao posmatrac na izborima i da ona nema prava da daje izjave u vezi izbora.

Evropski parlament je pokušao da pošalje tim od 25 posmatraca, ali su i njima bile uskracene vize. Tri eksperta za izbore, predstavnika nevladinih organizacija iz Rumunije, Bugarske i Slovacke su takođe pokušali da organizuju posmatranje izbora u SRJ, ali nisu dobili akreditaciju.

Beogradske vlasti su selektivno pozivale parlamentarce i druge delegacije iz odredjenog broja zemalja da prate izbore. Medjutim, ovim posmatracima je nedostajala medjusobna koordinacija i metodologija sistema pracenja i posmatranja izbora.

Odsustvo bilo kakvog efikasnog pracenja izbora, kako od strane domaćih tako i od strane medjunarodnih posmatraca, kao i protjerivanje iz zemlje oko dvadesetak inostranih novinara samo dva dana prije izbora, ozbiljno su kompromitovali transparentnost izbornog procesa i povjerenje glasaca.

### **Dan izbora**

Izvještaji govore da je na dan izbora odziv biraca u Srbiji, uključujući nekih 44.000 na Kosovu, bio preko 70%, a u Crnoj Gori oko cetvrte ukupnog birackog tijela. I dok ovakve cifre o ukupnom odzivu nisu ništa neuobičajeno, ipak se cini da je broj onih koji su glasali u odsustvu prilично visok, posebno u Crnoj Gori.

Savezna izborna komisija je uoci samog održavanja izbora donijela odluku po kojoj je clanovima birackih komisija naloženo da provjere označene glasacke listice prije nego se dozvoli biracima da glasaju, da bi se navodno biraci sprijecili da ubace više glasackih listica. Brojni izvještaji na sam dan glasanja su saopštavali o još jednoj znacajnoj pojavi – predstavnici opozicionih partija u komisijama na birackim mjestima, su protjerivani iz prostorija , a aktivisti CeSID kao i opozicioni posmatraci su napadani ili pritvarani.

Bilo je i drugih kršenja izbornih pravila na dan glasanja o kojima govore izvještaji, ali u kojoj mjeri nije poznato. Bilo je takodje i prijava o natrpavanju izbornih kutija lažnim glasackim listicima, kao i o nemogucnosti biraca da glasaju jer su njihova imena vec bila zaokružena kao da su glasali. Vec nekoliko dana prije izbora, stigli su izvještaji da su otkriveni označeni glasacki listici i da su državni službenici bili prinudjeni da ucestvuju u šemi ubacivanja označenih glasackih listica za aktuelnog predsjednika. Izvještavano je takodje i o slučajevima kršenja na samim birackim mjestima gdje su pojedinci ubacivali više glasackih listica i glasali bez odgovarajuće provjere identifikacionih dokumenata.

U Crnoj Gori, gdje je Savezna izborna komisija pozvala vojsku da „održava javni red“, u toku glasanja, uoceno je da je vojna policija maltretirala aktiviste nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju, koji su vršili posmatranje glasanja izvan birackog mesta, s obzirom da im je bila uskracena akreditacija.

Tokom noci, nakon završenog glasanja, svi clanovi opozicionih partija i Srpske radikalne stranke su istjerani sa sastanka Savezne izborne komisije i iz njenih prostorija. Da li je to još jedan znak suštinski prevarnog karaktera ovih izbora ? No, i pored svega, prve indikacije govore o tome da opozicioni predsjednicki kandidat Vojislav Koštunica ipak vodi na ovim izborima.

### **Za sve dodatne informacije možete se obratiti na :**

Hrair Balian, šef Odjeljenja OSCE/ODIHR za izbore, tel. ++48 22 520 0600, fax. ++48 22 520 0605, adresa : Al. Ujazdowskie 19, 00 557, Warsaw, Poland.